

IV PREDAVANJE

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STALNE IMOVINE

*Prof. dr Ana Lalević-Filipović*

## STALNA (FIKSNA) IMOVINA

<b>POJAM</b>	<b>KARAKTERISTIKE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Materijalna, nematerijalna, finansijska sredstva...koja su trajno vezana za poslovanje preduzeća (..duže se koriste).</b></li> </ul> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIJEK TRAJANJA DUŽI OD GODINU DANA (<math>V_t &gt; 1</math>);</li> <li>2. SLUŽE U VIŠE CIKLUSA REPRODUKCIJE (<math>K_o &lt; 1</math>);</li> <li>3. ZADRŽAVAJU SVOJ PRVOBITNI FIZIČKI OBLIK;</li> <li>4. NABAVLJENA DA SE KORISTE U POSLOVANJU;</li> <li>5. NE SLUŽE ZA PONOVNU PRODAJU KUPCIMA;</li> <li>6. NE ULAZE NEPOSREDNO U SUPSTANCU NOVIH UČINAKA;</li> <li>7. POSREDSTVOM AMORTIZACIJE PRENOSE SRAZMJERNI DIO SVOJE VRIJEDNOSTI</li> </ol>

Primjer:*Koje stavke u bilansu stanja mogu biti klasifikovane, priznate i evidentirane kao stalna sredstva:*

- a) *Auto koji je nabavljen zbog obavljanja procesa proizvodnje;* →
  - 1) Može biti klasifikovano;
  - 2) evidentira na računu osnovno sredstvo u funkciji;
  - 3) u vlasništvu je firme, postoji vrijednost auta i služi za obavljanje poslovanja u dužem vremenskom periodu
  
- a) *Stan koji se namjerava prodati;* →
  - 1) Ne može biti klasifikovano jer ne služi za obavljanje dugoročne poslovne aktivnosti, već za prodaju
  
- a) *Gradevinski objekat koji se nalazi u izgradnji;* →
  - 1) Može biti klasifikovano;
  - 2) Evidentira se na računu Investicija u toku, (dakle priznaje se kao stalno sredstvo ali upripremi)
  
- a) *Mašina koja je korišćena u proizvodnji, ali je sada potpuno amortizovana* →
  - Evidentira se na potražnoj strani računa stalna imovina, (dakle riječ je o stalnoj stalnoj imovini koje se nalazi van funkcije)

## 0 STALNA (DUGOTRAJNA) IMOVINA

### 01 NEMATERIJALNA ulaganja

- Ulaganje u razvoj
- Koncesije, patenti, licence i sl.prava
- godwill,
- Ostala nematerijalna ulaganja,
- Nematerijalna ulaganja u pripremi,
- Avansi za nematerijalna ulaganja.


### 02 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

- zemljište,
- Šume i višegodišnji zasadi,
- Gradevinski objekti,
- Postrojenja i oprema,
- Investicione nekretnine,
- Osnovno stado,
- Ostale nekretnine, postrojenja i oprema,
- Nekretnine, postrojenja...u pripremi.,
- Avansi za nekretnine....
- Ulaganja u tudišnem nekretninama...


### 03 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

- Učešća i kapitalu zavisnih pravnih lica,
- Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica,
- ...
- Dugoročni krediti u zemlji,
- HOV koje se drže do dospijeća,
- Ostali dugoročni finansijski plasmani
- .....

## ISKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE



## ISKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE



## • **NAPOMENA!**

### **ORGANIZACIONO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STALNE IMOVINE PODRAZUMIJEVA:**

- *Dokumentacionu osnovu;*
- *Poslovne knjige...;*
- *Računovodstveno informisanje menadžmenta  
preduzeća...*

### **CILJ KNJIGOVODSTVENOG OBUHVATANJA POSLOVNIH PROMJENA NA SI...**

- ✓ *STVARANJE STO REALNIJE INFORMACIONE  
OSNOVE ZA OBRAĆUN I ŠTO REALNIJE  
PRIKAZIVANJE VRIJEDNOSTI STALNE  
IMOVINE U BILASU STANJA PREDUZEĆA, ....*

### **DOKUMENTA KOJA SE JAVLJAJU U VEZI SA NABAVKOM I OSTALIM POSLOVNIM PROMJENAMA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA**

- Odluka organa upravljanja o nabavci osnovnog sredstva...
- Zapisnik o prijemu osnovnog sredstva;
- Faktura dobavljača ili obračunska situacija izvođača radova;
- Zapisnici u vezi sa otuđenjem stalne imovine...itd.

## ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA O NABAVCI OSNOVNOG SREDSTVA

- *Nabavka osnovnih sredstava povlači sa sobom značajan iznos finansijskih sredstava, te ona mora biti utemeljena na odluci organa upravljanja u čijoj je nadležnosti donošenje investicione odluke;*
- *Precizira se:*
  - *Potrebna količina;*
  - *Način finansiranja...*
  - *Komisija koja će vršiti prijem sredstva...*

## ZAPISNIK O PRIJEMU OSNOVNIH SREDSTAVA

- *Kada osnovno sredstvo koje je kupljeno na osnovu prethodne odluke organa upravljanja...dođe u preduzeće, tada unaprijed utvrđena Komisija za prijem vrši prijem i sastavlja komisiski Zapisnik o prijemu...*
  - Navedeni Zapisnik sadrži:
    - Vrstu, količinu i stanje primljenog osnovnog sredstva;
    - Eventualne primjedbe u pogledu kvaliteta ili količine prispjelog sredstva;

## FAKTURA ZA OSNOVNO SREDSTVO


- **Knjigovodstveni dokument koji govorи o visini obaveze prema dobavljaču**
- Sačinjava je:
  - **FV=Q\*fc-vrijednost sklopljenog ugovora sa dobavljачem,**
  - **ZTN**-(carina, špedicija, transport, utovar, istovar, montaža, sanitarni pregled, osiguranje, itd.)
  - *Vrijeme i način plaćanja.*
- **a) franko magacin dobavljača** - znači da je momentom predaje sredstva odgovornost za sa dobavljaća prešla na kupca tako da ono putuje na račun i rizik kupca. (*franko željeznička stanica, franko brod..*)
- **"franko magacin kupca"**, znači da dobavljач ima obavezu da direktno izvrši isporuku u magacin kupca, tako da ZTN padaju na teret dobavljaka. (*FOB...*)

<b>Faktura br. _____</b>		200												
Na adresu postali smo Vam na Vašu adresu niže navedenu robu Istovarne stanicu _____ Način otplate _____ Plaćanje _____														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Broj artikla</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">O P I S</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Količina</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Jed. mptre</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">C U E N A E U R O</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">I Z N O S E U R O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Broj artikla	O P I S	Količina	Jed. mptre	C U E N A E U R O	I Z N O S E U R O						
Broj artikla	O P I S	Količina	Jed. mptre	C U E N A E U R O	I Z N O S E U R O									
Fakturisao,		Direktor,												
<input type="checkbox"/> Kontrolisao <span style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Reklamacije se uvažavaju u roku od 8 dana po priemu robe. Za sve sporove nadležan je Privedni sud u mjestu isporučioce robe.</span>														

## OBRAČUNSKA SITUACIJA

- **Knjigovodstveni dokument koji se sastavlja od strane izvođača radova i dostavlja se investitoru, na osnovu koga investitor dobija informaciju o vrijednosti izvršenih građevinskih radova.**
- **Može biti:**
  - **Prva (druga..) privremena-knjig.dokument koji sadrži vrijednost izvršenih radova od momenta započinjanja izgradnje do momenta dostavljanja navedenog dokumenta investitoru;**
  - **Konačna situacija-knjig.dokument koji se sastavlja na kraju završetka građevinskih radova!**
- **NAPOMENA!**

**UVIJEK GLASE NA BRUTO IZNOS,  
ALI SE U KNJIGOVODSTVU  
EVIDENTIRAJU U NETO IZNOSU**



## ZAPISNICI O OSTALIM PROMJENAMA NA OSNOVnim SREDSTVIMA

- **Zapisnik o predlogu za rashodovanje**
  - Iz određenih razloga (tehničke dotrajalosti, ekonomiske neisplativosti...) javlja se potreba za rashodovanjem osnovnog sredstva. Za sprovodenje ovog postupka neophodno je:
    - Komisija za rashodovanje da predlog organu upravljanja preuzeća na osnovu čega navedeni organ donosi odluku o rashodovanju.

## KNJIGOVODSTVENA EVIDENCIJA OSNOVNIH SREDSTAVA

### GLAVNA KNJIGA

#### ○ SINTETIČKA EVIDENCIJA

- vrijednosno iskazivanje ukupnog stanja i prometa na jednom zbirnom računu-Stalna imovina-

Stalna imovina

+ -

### ANALITIČKA EVIDENCIJA

#### ✓ ANALITIČKE KARTICE OSNOVNIH SREDSTAVA:


- ✓ Za svaku stvar iz osnovnih sredstava otvara se posebna kartica.
- ✓ Na prednjoj strani kartice upisuju se osnovni podaci o osnovnom sredstvu a na posledini kartice knjiže se stanje i primjene u vrijednosti osnovnog sredstva.

#### ✓ KNJIGA INVENTARA:

- ✓ Obavezan oblik evidencije
- ✓ Sadrži najčešće sljedeće kolone:

1. Inventarni broj;
2. Nomenklaturni broj;
3. Naziv osnovnog sredstva sa bližim oznakama;
4. Dobavljač i njegovo sjedište;
5. Broj i datum dokumenta o prijemu osnovnog sredstva;
6. Vrijek trajanja osnovnog sredstva.....
7. .....

## RAČUNOVODSTVENA PITANJA?



### ŠTA SAČINJAVA NABAVNU VRIJEDNOST STALNE IMOVINE?

Utvrđivanje nabavne vrijednosti stalnog sredstva:

#### Klasa 0 STALNA IMOVINA

FAKTURNA VRIJEDNOST  
( $fc * Q$ )

+

#### ZAVISNI TROŠKOVINI NABAVKE

- utovar
- montaža
- osiguranje
- prevoz;
- istovar...


$\Sigma$  Nabavna vrijednost

## PRIMJER:

*Nabavili smo opremu za 10.000 € (FV=9.500; ZTN=500). U toku 2018.godine oprema je amortizovana za vrijednost od 1.000€.*

### NAPOMENA!

*Zbog osobine opreme (da postepeno gubi vrijednost), navedeni korektivni račun ispravlja vrijednost stanja na rn oprema i "govori" da njena zapravo vrijednost NIJE 10.000 €, nego 9.000€ (10.000-1.000). (To je sadašnja vrijednost ili knjigovodstvena)*



## KLASIFIKACIJA STALNE IMOVINE

FUNKCIJE	PREDMETNE STRUKTURE	POJAVNIH OBLIKA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stalna imovina u izgradnji;</b> <i>(rn-Investicije u toku...)</i></li> <li>• <b>Stalna imovina u upotrebi;</b> <i>(m-Stalna imovina)</i></li> <li>• <b>Stalna imovina van upotrebe</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Stalna imovina u obliku stvari (materijalna stalna imovina);</b></li> <li>- <b>Stalna imovina u obliku prava (nematerijalna stalna imovina);</b></li> <li>- <b>Stalna imovina u obliku novca (ili potraživanja)</b></li> </ul>	<p><b>PRIRODNA BOGATSTVA;</b></p> <p><b>SREDSTVA ZA RAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Građevinski objekti;</li> <li>- Oprema;</li> <li>- Višegodišnji zasadi;</li> <li>- Osnovno stado;</li> <li>- Ostala imovina (spomenici kulture, biblioteke,knjige...)</li> </ul>

## NEMATERIJALNA ULAGANJA (GRUPA 01)

### NEMATERIJALNA ULAGANJA (GRUPA 01)

#### POJAM I KARAKTERISTIKE

- bez fizičke supstance i nije tekuća;**
- Finansijski rezultat postojanja *nije uslovljen fizičkim svojstvima i aktivnostima*, već je uslovljen **stečenim pravom** iz dugoročnog ulaganja;
- MRS 38:**
  - ◊ *se jasno može identifikovati i razlikovati*
  - ◊ *mora biti kontrolisano od strane posl.subjekta*
  - ◊ *buduće ekonomski koristi priticati u posl.subj.*
  - ◊ *bude pouzdano merljiv.*
- Ukoliko ima **neograničeni vijek upotrebe-NE AMORTIZUJE SE**, nego se testira obezvređenje!
- Ukoliko ima ograničeni vijek upotrebe-AMORTIZUJE SE!

#### KLASIFIKACIJA

- Obuhvata:**
  - ◊ **011 Licencu:** pravo korišćenja patenta;
  - ◊ **011 Franšizu-Pravo** koje se stiče kada jedan poslovni subjekt od drugog poslovnog subjekta dobija pravo da prodaje određene proizvode ili pruža usluge uz korišćenje znaka, organizacije i tehnologije pružanja usluga;
  - ◊ **011 Patent:** ekskluzivno pravo u eksploraciji koje se zakonom daje u određenom trajanju pronalazaču nekog proizvoda ili postupka pogodnog za industrijsku proizvodnju
  - ◊ **012 -Goodwill;**
  - ◊ **1290-Ostala nematerijalna ulaganja (koncesija, softver za računovodstvo, trgovачka marka...)**



## GOODWILL (SINTETIČKI KONTO 012)

### POJAM

### Primjer...

- označava nevidljivu vrijednost kompanije koja se procjenjuje na osnovu njenog ugleda i poslovanja na tržištu.
- sa računovodstvenog aspekta, kada kupac prilikom kupovine preduzeća plati više nego što iznosi fer vrijednost sredstava tog preduzeća da su se oni kupovali pojedinačno.
- Ne amortizuje se , već se za njega vrši test umanjenja vrijednosti (obezvrđenja) najmanje jednom godišnje ili češće!

**GOODWILL=TROŠAK STICANJA-NETO IMOVINA>0**

		50.000-30.000=20.000€
AKTIVA	PASIVA	
IMOVINA 100.000	OBAVEZE 70.000	
GOODWILL 20.000	KAPITAL 50.000	

- Spajaju se dva preduzeća: A (sticalac) i B (stečeno preduzeće);
- Ugovorom o spajanju uz pripajanje utvrđeno je da preduzeće A treba da izda vlasnicima preduzeća B udjelu u iznosu od 50.000€ (trošak sticanja). Na ovaj način vlasnici preduzeća B, postaju svlasnici preduzeća A u odgovarajućoj srazmjeri.
- Procjenom fer vrijednosti prepoznatljivih sredstava i obaveza preduzeća B utvrđene su sljedeće vrijednosti:

1. Imovina	100.000
2. Obaveze	70.000
Neto imovina (1-2)	30.000

## MATERIJALNA STALNA IMOVINA (GRUPA 02)

## MATERIJALNA STALNA IMOVINA

-NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA  
SREDSTVA- (**GRUPA 02**)

- **MRS 16** -materijalna sredstva koja:
  - “*preduzeće drži radi upotrebe u proizvodnji ili ponudi robe ili usluga, radi iznajmljivanja drugima, ili u administrativne svrhe;*
  - *Za koje se očekuje da će se koristiti u dužem vremenskom periodu”*



### **KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE VRIJEDNOSNIH PROMJENA NA STALNOJ IMOVINI**


**PRIBAVLJANJE S.I.....**

- **Kupovina:**
  - **NOVIH**
    - *Odmah da se stave u upotrebu;*
    - *Potrebne su dodatne intervencije.*
  - **POLOVNIIH (KORIŠCENIH)**
    - *Finansiranje*
    - *Preuzimanje otplate preostalog iznosa kredita*
- **Izgradnja:**
  - *U sopstvenoj režiji;*
  - *Angažovanjem izvodača radova...*

**OTUĐENJE S.I...**

- **Rashodovanje:**
  - *U cjelini je otpisano:*
    - *Ne javlja se LO,*
    - *Javlja se LO.*
  - *Nije u cjelini otpisano:*
    - *Ne javlja se LO,*
    - *Javlja se LO.*
- **Prodaja:**
  - *PC=SV;*
  - *PC<SV;*
  - *PC>SV.*

## RAČUNOVODSTVENA PITANJA U DIJELU NABAVKE?



**KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA**  
**-NOVIH**  
**-POLOVNIH**

## KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA

PITANJA????

BITNO!!!!

- *Da li se kupuje novo ili korišćeno osnovno sredstvo?*
- *Da li je sredstvo odmah moguće staviti u funkciju ili je potrebno izvršiti dodatne aktivnosti...?*
- *Način finansiranja?*


- **I faza: kupovina i prijem materijalnih vrijednosti;**
- **II faza: isplata obaveza prema dobavljačima**

## KUPOVINA NOVIH OSNOVNIH SREDSTAVA

- NIJESU POTREBNE DODATNE INTERVENCIJE -


- ❖ knjigovodstveno obuhvatanje:
- 1) *zaduživanjem za određeni iznos NV računa - Osnovno sredstvo i za obračunati PDV, mn-Ulazni PDV; odobravanjem računa npr. Dobavljač za NV+PDV;*
- 2) *isplata obaveze prema dobavljaču; odobravanjem mn-Dobavljač i zaduženjem mn-blagajna/tekući račun ili dugoročni kredit.*

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



## NAPOMENA!!!

Utvrđivanje nabavne vrednosti novog stalnog sredstva kod koga su potrebne intervencije da bi bilo pušteno u upotrebu:



### PRIMJER 1: KUPOVINA NOVIH OSNOVNIH SREDSTAVA

#### - POTREBNE DODATNE INTERVENCIJE -

- 1) Po fakturi br.1 kupili smo opremu za 8.000€, pri čemu se PDV obračunava po stopi 21%. Mašinu je potrebno dopremiti i montirati!
- 2) Po fakturi autoprevoznika br.3 troškovi dopreme su 500€. PDV se obračunava po stopi 21%.
- 3) Od preduzeća „X“ smo dobili fakturu br.43 za troškove montaže u iznosu od 1.000€. PDV se obračunava po stopi od 21%. **Sredstvo je stavljen u funkciju!**
- 4) Isplatili smo obavezu prema dobavljaču sa tekućeg računa.

Da bi se knjižila bilo koja ekonomska promjena u narednoj fazi, neophodno je da priimo knjigovodstveni dokument-fakturu koji će nam potvrditi da je sredstvo montirano, transportovano...

Dobavljač	Investicije u toku	Osnovno sredstvo
4) 11.495	9.680(1) 605 (2) 1210 (3)	9.500(3a)
		9.500 (3a)
		Ulažni PDV
		1) 1680 2) 105 3) 210
		Tekući račun...
		11.305(4)

# KUPOVINA KORIŠĆENIH OSNOVNIH SREDSTAVA

## VRIJEDNOSTI I DILEME?

- KUPOVNA (TRŽIŠNA) VRIJEDNOST;**
  - Odredena na tržištu pod uticajem ponude i tražnje;
- SADAŠNJA (KNJIGOVODSTVENA)**
  - Sadržana u poslovnim knjigama.
- Napomena:**
  - KV može biti jednaka, manja ili veća od SV.
- Postavljaju se pitanje:**
  - PO KOJOJ VRIJEDNOSTI NABAVLJENO POLOVNO SREDSTVO TREBA EVIDENTIRATI U POSLOVNIM KNJIGAMA KUPCA, TJ. ŠTA SE SMATRA NABAVNOM VRIJEDNOSĆU?**

## PRIMJER...

- Marta posjeduje mašinu čija je NV u momentu kupovine bila 12.000 €. Nakon 5 godina prodala je mašinu Kostu za 7.000 €. (amortizovana vrijednost maštine je 6.000 €.)**
- Napomena: Obje vrijednosti maštine su nabavne: jedna za Martu(12.000) i druga za kupca Kostu (7.000).**
- PITANJE: Šta uzeti kao nabavnu vrijednost za evidentiranje u knjigovodstvu Koste?**
- ODGOVOR: Treba uzeti PRVOBITNU NV, a kupovnu (tržišnu) vrijednost treba smatrati SADAŠNJOM VRIJEDNOŠĆU.**
- ZAŠTO?**
  - POŠTUJE SE BRUTO PRINCIP I PRINCIP JASNOSTI, JER BI UZIMANjem „druge“ NABAVNE VRIJEDNOSTI STEKLI UTISAK DA KOSTA NIJE KUPIO KORIŠĆENU MASINU NEGO NOVU(JER TADA U NJEGOVOM KNJIGOVODSTVU NE BI BILA ISKAZANA OTPISANA VRIJEDNOST)**

Ukoliko je:

- 1) NV sredstva kod prodavca **manja** od KV kod kupca ili;
- 2) NV prodavca **nepoznata**,

to se NV utvrđuje na osnovu KV i procjenjenog procenta preostalog Vt sredstva.

## DA ZAKLJUČIMO:

**Prvobitna nabavna vrijednost**

Podatak koji se dobija od strane dobavljača

RN osnovno sredstvo

**KUPOVNA VRIJEDNOST**

Podatak koji se dobija IZ FAKTURE

„sadašnja vrijednost sredstva“


**OTPISANA VRIJEDNOST**

RN IVOS

## KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KUPOVINE UPOTREBLJAVANOG OSNOVNOG SREDSTVA

- 1) odobravanjem računa - Dobavljač za visinu kupovne vrijednosti uvećane za obračunati PDV, za nabavnu vrijednost prema podacima iz knjigovodstvene evidencije bivšeg vlasnika, zadužuje se račun - Osnovno sredstvo, dok se odobrava korektivni račun - Ispravka vrijednosti osnovnog sredstva za visinu otpisane (amortizovane) vrijednosti, dobijene uvidom u dokumentaciju lica koje nam je prodalo korišćeno osnovno sredstvo; rn-Ulazni PDV se zadužuje za obračunati PDV (po stopi 19%)
- 2) isplata obaveze prema dobavljaču, u gotovu, sa tekućeg računa ili pak korišćenjem dugoročnih kreditnih izvora.

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



1) Po fakturi br.1 kupili smo opremu za 9.000€, a PDV se obračunava po stopi od 21%. Oprema je polovna. Njena prvobitna nabavna vrijednost je 20.000€, a amortizовано je u vrijednosti od 10.000€.

Napomena!  
Na osnovu podataka  
OV=10.000

Napomena!  
SV=20.000-10.000=10.000,  
a to je za 1.000€ više od  
kupovne vrijednosti (9.000)

### KUPOVINA POLOVNOG OSNOVNOG SREDSTVA SITUACIJA NPR. KV<SV

Dobavljač	OS	IVOS
10.890(1)	1) 20.000	11.000(1)

Ulazni PDV

1) 1.890

Napomena!  
Korekcija!  
IVOS+(SV-KV)=10.000 +  
(10.000-9.000)=11.000

#### Napomena: (II način)

Po što smo naglasili da KV treba uzeti kao SV, to bi drugačiji postupak bio:

NV=20.000  
OV=10.000

SV=10.000

KV=9.000 (neto iznos (bez PDV))

$$\rightarrow IVOS=NV-KV=20.000-9.000=\mathbf{11.000}$$

## NAPOMENA!

- Prilikom kupovine polovnog osnovnog sredstva moguće je da se javi dve situacije:
  - nabavke korišćenog osnovnog sredstva koje smo u mogućnosti *da odmah stavimo u upotrebu (kao što je pojašnjeno u prethodnom primjeru (PRIMJER 1))*
  - nabavke korišćenog osnovnog sredstva kod koga je potrebno *uraditi dodatne aktivnosti (montaža, transport i sl.) da bi se dovelo u stanje funkcionalne upotrebljivosti;*
    - *U navedenoj situaciji evidentiranje sve do aktiviranje se vrši na privremenom računu Investicije u toku...*

### KUPOVINA KORIŠĆENIH OSNOVNIH SREDSTAVA UZ OBAVEZU VRAĆANJA PREOSTALOG DIJELA DUGOROČNOG KREDITA

**Napomena:**

*Ukoliko je NV kod prodavca <KV kupca, NV će se dobiti na osnovu KV i procijenjenog % preostalog Vt sredstva.*

**Napomena:**

*slična je situacija ukoliko je NV prodavca nepoznata*

- *Marta posjeduje mašinu čije je NV u momentu kupovine bila 12.000 €, a čiju je nabavku finansirala uzimanjem dugoročnog kredita na 10 godina. Nakon 5 godina je prodala mašinu Kosti za 7.000€.*
- *Napomena: Prodaja korišćene maštine za koji kredit još uvijek nije otplaćen*
- *Napomena: Visina kredita može biti ista, manja ili jednaka neotpisanoj vrijednosti sredstva ...*
- *Pitanje: Na koji način sprovesti knjiženje u knjigovodstvu Koste?*
- *Odgovor: Pošto je u pitanju kupovina korišćene maštine, treba zadržati prvobitnu NV, a KV treba smatrati sadašnjom vrijednošću maštine.*
- *Napomena: Kupovna vrijednost maštine, može da bude ista, manja ili jednaka iznosu vraćanja preostalog dijela dugoročnog kredita, tako da će se u toj situaciji formirati obaveza prema dobavljaču (ukoliko se otplata kredita djelimično pokriva KV)*

## KUPOVINA OSNOVNIH SREDSTAVA OD INO-DOBAVLJAČA

1.Prema fakturi ino-dobavljača br. 2. kupljena je fotokopir mašina za 23.000€. Uvozna carina po carinskoj deklaraciji je 2.000 €, uz obračunati PDV po stopi od 21%. Na osnovu zapisnika komisije mašina je stavljen u upotrebu.

R. br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
1)	Oprema PDV u primljenim fakturama Dobavljači u inostranstvu Obaveza prema državi - Po fakturi ino-dobavljača br. 2-	25.000 5.250	23.000 7.250

$$\text{Fv+carina}=23.000 \\ +2.000$$

$$\text{carina}=2000 \\ \text{Obrac.PV}=5.250 \\ (25.000*21\%)$$

- Ukoliko se vrši *kupovina* stalnog sredstva od strane ino-dobavljača, tada se nabavna vrijednost-NV formira: **FV** (iskazane u fakturi ino-dobavljača) + **ZTN** (koji predstavljaju troškove carinjenja).

### ○ NAPOMENA:

- Ono što je sa aspekta obračuna PDV-a bitno znati, pa samim tim i sa knjigovodstveno-obračunskog dijela, jeste da se PDV kao i carina u momentu carinjenja ne plaća ino-dobavljaču **već državi** čime se formira račun pasive-*Obaveza prema državi*.

## IZGRADNJA SREDSTAVA ZA RAD (GRAĐEVINSKIH OBJEKATA)

### KADA?

- Nedostajući oblik stalne imovine nije moguće u gotovom obliku naći na tržištu/ekonomski isplativije...;
- Bitno!!!**



### SITUACIJE?

#### ○ I SITUACIJA:

- Izgradnja građevinskih objekata u sopstvenoj režiji

#### ○ II SITUACIJA:

- Izgradnja građevinskih objekata angažovanjem izvođača radova...

#### ○ Postupak:

- Seriozna analiza...investicioni elaborat...izbor izvođača radova...

## IZGRADNJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA ANGAŽOVANJEM IZVODAČA RADOVA (BITNE AKTIVNOSTI SA RAČUNOVODSTVENOG ASPEKTA)

- ***izvodac***  
***radova=dobavljač***



- ***Postupak:***

- ***1.ZAKLJUČIJE SE UGOVOR;***
- ***2. ISPLATA AVANSA!***

- ***AVANS-suma novca data unaprijed!***
  - *Sa računovodstvenog aspekta, isplatu avansa prati avansna ili privremena fakturna.*
- ***Evidentira se na rn-Avansi za osnovno sredstvo!***
  - ***Predstavlja potraživanje investitora prema dobavljaču!***
  - ***Napomena: rn aktive***
- ***3. DOSTAVLJANJE OBRAĆUNSKIH SITUACIJA,***
- ***4.ISPLATA OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČU***

## KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
		Duguje	Potraž.
1)	Dati avansi Tekući račun -po izvodu-	X	X
1a)	Ulagani PDV  dati avansi - Po profakturi-	17,355% na X	17,355% na X

**BITNO!**  
**Situacija: isplata avansa**

U skladu sa Zakonom o PDV-u, **isplaćeni iznos avansa predstavlja predmet oporezivanja PDV**. U avansima je sadržan PDV, pa se on mora isključiti iz iznosa avansa (koristi se preračunata stopa od 17,355%) i prikazati na računu Ulagani PDV, i na taj način označava poresku obavezu perioda u kojem je izvršeno plaćanje.

## **KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK...**

**BITNO!**

## Situacija: prijem obračunske situacije

Neophodno je izvršiti poništavanje (storniranje) predhodno evidentiranog PDV po osnovu privremene (avansne) fakture i knjiženje PDV po osnovu orginalne ulazne fakture

Prijem I obračunske situacije	2)	Ulagani PDV Dati avansi - Storniranje avansne prof-	17,355% na X (storno)	17,355% na X (storno)
	2a)	Investicije u toku Ulagani PDV  Dobavljači - Za I obrač.situaciju-	X1 19%..na X1	X1+PDV

## **KNJIGOVODSTVENO OBHVATANJE..NASTAVAK...**

BITNO!

**Situacija:** prijem II obračunske situacije

Neophodno je izvršiti evidentiranje u neto iznosu....



Prijem II obračunske situacije	2a)	Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za II obrač situaciju-	neto iznos 21% ili 7% na neto iznos	neto+PDV
--------------------------------------	-----	--	---	----------

## **KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE..NASTAVAK**

Prijem konačne obračunke situacije	R.br.	Naziv konta i opis	Iznos	
			Duguje	Potraž.
Likvidacija avansa	3)	Investicije u toku Ulazni PDV  Dobavljači - Za konačnu obrač.situaciju-	neto 21% ili 7% na neto	neto+PDV
Stavljanje u upotrebu	4)	Dobavljači  dati avansi tekući račun	X	X X
	5)	- Isplata dobavljaču Stalno sredstvo  Investicije u toku - Za os.sred. U upotre..-	X	X
Isplata preostale obaveze	4)	Dobavljači  dugor.kredit tekući račun  - Isplata dobavljaču	X	X X

PRIM.JER

1) Pristupili smo izgradnji fabričke hale predratračunske vrijednosti 50.000€. Izgradnju finansiramo iz ODOBRENOG DUGOROCNOG KREDITA. Sklopljen je ugovor sa izvođačem građevinskih radova.

2) Isplatili smo izvođaču radova 3.500€ na ime avansa.

*Moramo da storniramo prethodno iskazani PDv jer je iskazan po osnovu avansne fakture da ne bi došlo do dupliranja.*

3) Izvođač rada nam dostavlja I privremenu situaciju na iznos od 4.500€ sa PDV

*Tudi izvor finansiranja, tako da sva plaćanja (uključujući  
avans) vršimo iz ovog izvora!*

Ovo je bruto iznos koji se isplaćuje dobavljaču (sadrži PDV), pa se PDV mora posebno iskazati primjenom preračunate stope (17,355% ili 6,54%), jer prema ZPDV isplaćeni avans predstavlja predmet oporezivanja

**Pošto II priv.situacija glasi u BRUTO iznosu u knjigovodstvu se mora evidentirati u NETO (5.200-4.500=700 sa PDV-om), na ran. Investicije u toku preba evidentirati 578,51 (700\*17,355%).**


4) Izvođač radova nam dostavlja konačnu (definitivnu

5) Objekt je stručna komisija predala u upotrebu

6) Platili smo izvođaču radova po odbitku avansa.	
D Dugoročni kredit	P
3.500 (2)	2) 3.500
1.700(6b)	
D Dati avansi	P
607,42(2a)	
607,42 (3a)	
3.500(6a)	
D Dobavljač	P
6a) 3.500	
6b) 1.700	
700 (4)	
5.200	5.200
D Investicije u toku	P
3b) 3.719,02	4.297,54 (5)
4) 578,52	
4.297,54	4.297,54
D Ulažni PDV	P
2a) 607,42	
3a) 607,42	
3b) 780,97	
4) 121,48	
D Stalna imovina	P
4.97,54(5)	

## OTUĐIVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA -RASHODOVANJE -PRODAJA..

**RAČUNOVODSTVENA PITANJA KOJA  
NASTAJU OTUĐENJEM STALNE  
IMOVINE?**



## **RASHODOVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA**

### **POJAM...**

- ❖ prema **MRS 16** - Nekretnine, postrojenja i oprema, stoji "knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme treba isknjižiti:
  - 1) kod otudenja, ili
  - 2) kada se od nijihovog korišćenja ili otudenja ne očekuju buduće ekonomski koristi".
- ❑ *Rashodovanje označava isknjiženje (brisanje iz evidencije) tj. smanjenje stalne imovine.*
- ❑ Odluka se donosi od strane organa upravljanja a na predlog Komisije za rashodovanje...

### **SITUACIJE?**

- **RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE JE U CJELOSTI OTPISANO;**
  - Ne javlja se LO,
  - Javlja se LO.
- **RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO.**
  - Ne javlja se LO,
  - Javlja se LO.

## **RASHODOVANJE, PRODAJA...**

**Smanjuje se stalna imovina :**

### **Klasa 0 STALNA IMOVINA**

**Rashodovanje, prodaja... se evidentira na potražnoj strani računa**

## NAPOMENA!

- sa aspekta obračuna PDV, ipak se mora voditi računa o sljedećem:
  - otpis osnovnih sredstva po osnovu njegove potpune amortizacije, kao i njegovo potpuno uništenje nije predmet oporezivanja PDV;
  - sredstva koja nijesu u potpunosti amortizovana, kao i sredstva koja su amortizovana mogu podleći nastanku obaveze obračuna PDV-a kao što su:
    - prodaja otpisanih-rashodovanih osnovnih sredstava podliježe oporezivanju PDV. Poreska osnovica je jednaka iznosu naknade koju obveznik prima ili treba da primi;
    - davanje bez naknade otpisanih (rashodovanih) osnovnih sredstva je predmet oporezivanja, ukoliko je obveznik PDV-a pri njihovoj nabavci ostvario pravo na odbitak ulaznog PDV-a;
  - uništavanje otpisanih (rashodovanih) sredstava koja nijesu u potpunosti amortizovana podliježe oporezivanju, ukoliko je poreski obveznik PDV-a pri nabavci ostvario pravo na odbitak ulaznog PDV-a. Poreska osnovica je u tom slučaju neotpisana vrijednost sredstva u stanju prije uništenja, odnosno procijenjena vrijednost tog ili takvog sredstva.

### I SITUACIJA!

Ne nastaju opaci i ne mijenja se vrijednost imovine preuzeća...

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
- 1) za iznos osnovnog sredstva koje je u cijelosti rashodovano tereti se račun - Ispravka vrijednosti odnosnog sredstva uz istovremeno odobravanje računa - Osnovno sredstvo.

### II SITUACIJA!

nastaju opaci...

Prvi knjigovodstveni stav se vrši kao pod 1), dok bi se drugi obuhvatao:

2) Zaduženjem računa-Otpaci osnovnog sredstva i odobravanjem za isti znos računa- Ostali prihodi...

### RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE JE U CJELOSTI

OTPISANO

**NV=OV, SV=0**


Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U  
CJELOSTI OTPISANO  
NV≠OV, SV>0**  
(*I SITUACIJA: NE POSTOJI LIKVIDACIONI OSTATAK*)

- *Neotpisana vrijednost (SV) osnovnog sredstva je gubitak i nadokaduje se iz prihoda.*

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:




*Knjigovodstveno obuhvatanje se vrši:*

1) NV osnovnog sredstva bi se knjižila u korist računa - Osnovno sredstvo, dok bi se na teret računa - IVOS evidentirala otpisana (amortizovana) vrijednost osnovnog sredstva. Razlika između NV i OV je neotpisana vrijednost prijevremeno rashodovanog sredstva i evidentira se na računu Ostali rashodi (uvećan za vrijednost obračunatog PDV na navedenu razliku). Odobrava se i zn Izlazni PDV za visinu obračunatog PDV (19% na SV)

**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U  
CJELOSTI OTPISANO  
NV≠OV, SV>0**  
(*I SITUACIJA: NE POSTOJI LIKVIDACIONI OSTATAK*)

- *Uprava preuzeća „Q“ donijela je odluku, da po predlogu Komisije za rashodovanje, rashoduje fotokopir mašinu, čija je nabavna vrijednost 5.000 € i otpisana vrijednosti 4.000€, PDV se obračunava po stopi od 21%.*

Glavna knjiga:




**Pojašnjenje:**

**Odluka o rashodovanju**  
NV=5.000€  
OV=4.000€  
SV=1.000€  
PDV=21%\*1.000€=210€

**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U  
CJELOSTI OTPISANO**  
**NV≠OV, SV>0**  
**(II SITUACIJA: JAVLJA SE LIKVIDACIONI OSTATAK)**

- ❖ po osnovu rashodovanja ostaje vrijednost koja je:
- ✓ jednaka sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti ( $LO=SV$ );

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:



Knjigovodstveno obuhvatanje se vrši:

- 1) NV osnovnog sredstva bi se knjižila u korist računa - Osnovno sredstvo, dok bi se na teret računa - IVOS evidentirala otpisana (amortizovana) vrijednost osnovnog sredstva. Za vrijednost utvrđenog likvidacionog ostataka rashodovanog osnovnog sredstva zaduživo bi račun - Otpaci osnovnog sredstva.

**RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U  
CJELOSTI OTPISANO**  
**NV≠OV, SV>0**  
**(II SITUACIJA: JAVLJA SE LO KOJI JE MANJI OD SV)**


Knjigovodstveno obuhvatanje:

- 1) **Zadužuju** se računi IVOS za otpisanu vrijednost: Roba (Otpaci OS) za vrijednost LO; ostali rashodi (gubici od rashodovanja) za visinu razlike između veće SV i niže vrijednosti LO uvećanog za obračunati PDV;

**Odobravaju** se računi Oprema za visinu NV i Izlazni PDV za visinu obračunatog PDV;

**Napomena:**  
Ako se polovna oprema koristi do 5 godina, pa se unutar tog perioda izmene okolnosti zbog kojih je prilikom nabavke knjižen Ulazni PDV, onda se po članu 39. Zakona o PDV-u mora izvršiti ispravka ulaznog PDV-a.

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:




**PRIMJER: RASHODOVANJE OSNOVNOG SREDSTVA KOJE NIJE U CJELOSTI OTPISANO**  
**(II SITUACIJA: JAVLJA SE LO koji je MANJI od SV)**

Na osnovu zapisnika komisije i odluke uprave preduzeća, rashoduje se mašina čija je NV=5.000, a OV=4.000. Sredstvo koje se rashoduje ima likvidacioni ostatak u iznosu od 500. Izvršiti potrebna knjiženja

Pojašnjenje:  
 $SV = NV - OV = 5.000 - 4.000 = 1.000$

SV je veća od LO, što znači da je LO moguće pokriti dio gubitka.

Grafički prikaz navedenog knjiženja izgleda:



## PRODAJA OSNOVNIH SREDSTAVA

CILJ, NAČIN PRODAJE...

SITUACIJE?

- Cilj:
  - Smanjenje troškova;
- Način prodaje:
  - Licitacija;
  - Tender;
  - Direktna pogodba

○  $PV = SV$

○  $PV < SV$

- Razlika predstavlja ostali prihod  
(Dobici od prodaje)

○  $PV > SV$

- Razlika predstavlja ostali rashod (Gubici od prodaje)


- **Napomena:** Ostali prihod i ostali rashod se iskazuju po neto principu!

□ Mijenja se struktura aktive ali ne dolazi do smanjenja njene vrijednosti

## PV=SV

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
- 1) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti, dok se za iznos prodajne vrijednosti zadužuje račun - Kupci.
- 

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:




Dolazi do smanjenja vrijednosti imovine (aktiva)....

Javljuju se gubici od prodaje o.s. (ostali rashodi)...

## SV>PV

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
- 1) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti, dok se za iznos BRUTO prodajne vrijednosti zadužuje račun - Kupci. Račun Obaveza za PDV se odobrava za visinu obračunatog PDV-a na PV. Razlika između SV i PV, koja čini kategoriju ostalih rashoda preduzeca evidentira se na dugovnoj strani računa, Gubici od prodaje osnovnih sredstva.




## SV<PV

Dolazi do povećanja vrijednosti imovine (aktiva)....

Javljuju se dobici od prodaje o.s. (ostali prihodi)...

- knjigovodstveno evidentiranje se vrši na sljedeći način:
  - i) za visinu nabavne vrijednosti odobrava račun - Osnovno sredstvo, zadužuje račun - IVOS za visinu otpisane vrijednosti. Za iznos prodajne vrijednosti uvećane za obračunati PDV zadužuje račun - Kupci; a odobrava račun PDV. Ostvarena razlika između više prodajne i niže SV knjiži se u korist prihoda, na potražnoj strani računa - Dobici od prodaje osnovnog sredstava.

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



## PRODAJA STALNE IMOVINE SITUACIJA: SV < PV

1) Prodali smo opremu za 13.500€, a PDV se obračunava po stopi od 21% ( $PDV=2.835€$ ). Njena prvobitna nabavna vrijednost je 40.000€, a amortizovano je u vrijednosti od 32.000€.

*Knjiženje u Glavnoj knjizi:*


Kupci	OS	IVOS
16.335(1)	1) 40000	1) 32.000
Ostali prihod	Obaveza za PDV	
1) 5.500	1) 2.835	

Napomena!  
 $Sv=40.000-32.000=8.000$   
 $PV=13.500$   
 $SV-PV=5.500$ -ostali prihod

**NAPOMENA:**  
**SITUACIJA: DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI**  
**NPR. OPREME**

- Ukoliko se preduzeće odluči da proda neku oblik stalne imovine to se knjigovodstveno evidentira:*
- 1) Zadužuje se račun osnovno sredstvo namijenjeno prodaji za SV i račun IVOS za OV a odobrava rns- Osnovno sredstvo

Grafički prikaz navedenog knjigovodstvenog obuhvatanja izgleda:



**DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**  
**(03)**

POJAM...

- Dugoročno ulaganje određenih novčanih sredstava u druga preduzeća sa fiksnom kamatom, ali bez mogućnosti prodaje bilo koje njegove pozicije koja pripada dugoročnim plasmanima.

KLASFIFIKACIJA...

- UČEŠĆA U KAPITALU DRUGIH LICA (*zavisnih, pridruženih pravnih lica..;*)
- DUGOROČNI KREDITI (*u zemlji, u inostranstvu., dati matičnim, zavisnim..pravnim licima.;*)
- HOV KOJE SE DRŽE DO DOSPIJEĆA (*obveznice, blagajnički, komercijalni.. zapisi.;*)
- OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (*date dugoročne kaucije, depoziti..*)

## UČEŠĆA U KAPITALU DRUGIH LICA


### POJAM, CILJ...

- Dugoročna ulaganja koja nastaju kupovinom vlasničkih HOV (AD) ili pak udjela drugih preduzeća (DOO) čime se navedena ulaganja pretvaraju u učešće;
- **Uslovi:**
  - Minimum 10% od osnovnog kapitala...
- **Cilj:**
  - Sticanja prava uticaja na poslovanje u preduzeće kod koje ima učešće;
  - Da mu ulaganje koristi za unapređenje sopstvenog poslovanja

### KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

- (1) zaduživanjem računa učešća za visinu NV, a odobrava Tekući račun ili Blagajna, zavisno od toga kako je plaćanje izvršeno.

Grafički prikaz navedenog knjiženja se može se predstaviti na sljedeći način:



## DUGOROČNI ZAJMOVI


### POJAM...

- ✓ Na ugovoru zasnovane novčane pozajmice jednog preduzeća (davalac kredita) drugom (primalac kredita) sa rokom vraćanja dužim od godinu dana, pri čemu davalac kredita naplaćuje kamatu koja za njega predstavlja finansijski prihod

### KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE

- (1) odobravanjem računa Tekući račun i zaduženjem računa - Dugoročni plasmani - kredit.

Grafički prikaz navedenog knjiženja se može se predstaviti na sljedeći način:



## DUGOROČNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

### POJAM

### PODJELA

- isprave koje vlasnicima daju prava u odnosu na emitente, u skladu sa Zakonom i pod uslovima emisije:
  - [Pravo na hartiju](#);
  - [Pravo iz hartije](#)

○ *S aspekta prava:*

- *-vlasničke;*
- dužničke;*

○ *S aspekta ročnosti:*

- *-dugoročne;*
- kratkoročne.*

**PITANJA????**

Hvala na pažnji...